

t24_trees_3

(TMP51PccwATZVg43nHhwfQjnDd9AXUCtfGi)

October 27, 2020

Let $v1_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v6_trees_3 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k9_xtuple_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_funct_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v3_trees_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_trees_3 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k10_xtuple_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.(v3_trees_3 X0) \Leftrightarrow (\forall X1.(X1 \in X0) \Rightarrow ((v1_relat_1 X1) \wedge ((v1_funct_1 X1) \wedge (v3_trees_2 X1)))) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v1_relat_1 X0) \wedge (v1_funct_1 X0)) \Rightarrow (\forall X1.(X1 = k10_xtuple_0 X0) \Leftrightarrow (\forall X2.(X2 \in X1) \Leftrightarrow (\exists X3.(X3 \in k9_xtuple_0 X0) \wedge (X2 = k1_funct_1 X0 X3)))) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v1_relat_1 X0) \wedge (v1_funct_1 X0)) \Rightarrow ((v6_trees_3 X0) \Leftrightarrow (v3_trees_3 (k10_xtuple_0 X0))) \quad (3)$$

Theorem 1

$$\forall X0.((v1_relat_1 X0) \wedge (v1_funct_1 X0)) \Rightarrow ((v6_trees_3 X0) \Leftrightarrow (\forall X1.(X1 \in k9_xtuple_0 X0) \Rightarrow ((v1_relat_1 (k1_funct_1 X0 X1)) \wedge ((v1_funct_1 (k1_funct_1 X0 X1)) \wedge (v3_trees_2 (k1_funct_1 X0 X1))))))$$